

# Ndzalama wa hlamala!

Xitsonga

Ntlawa wa

2A



Ompha Mukhanu



Ulwazi  
Lwethu

## Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, vh

## Mpfumawulo wuntshwa

**ndz** (Ndzalama, dyondzisa, gondzo, ndzeni, endzeni, ndza, hundzuluxa, hundzuluxeni, ximhandzani, rindzela, xikandza)

## Marito mo titoloveta

dyondzisa

chayela

ximhandzani

**Ndzalama wa hlamala!**

**Xitsonga**

**Ntlawa wa 2A**

ISBN: 978-1-77981-230-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Ompha Mukhanu

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Jayde Hendricks

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

# Ndzalama wa hlamala!




**Ompa Mukhanu**

Ndzalama u na switlangiso swo tala.

U tlanga hi swona siku na siku.

Switlangiso swa yena swi n'wi dyondzisa swo tala!





Xitlangiso lexi xi dyondzisa Ndzalama mihlovo na tinomboro.

“1, 2, 3, 4, 5, 6,” a hlaya.

Xitlangiso lexi xi dyondzisa Ndzalama  
maletere ya alifabete.

“A, B, C, D, E, F, G,” a yimbelela.





Xitlangiso lexi xi dyondzisa Ndzalama ku  
chayela timovha eka gondzo.

*“Brrrm, brrrm, brrrm,”* a vula.

Manana u na nyiko ya Ndzalama.

Yi le ndzeni ka xibokisani lexi nga pfariwa.

“Ndza tivutisa leswaku ku na yini endzeni ka bokisi,” ku anakanya Ndzalama.







U hundzuluxa ximhandzani. A rindzela.  
Kutani a xi hundzuluxa nakambe ...

Kutani ku hlomuka n'wamisawu wa xikandza  
xo hlekisa!

Ndzalama wa tlula! Wa hlamala!

Ndzalama na Manana va hleka n’wamisawu loyi wo hlekisa.

“A hi hundzuluxeni nakambe!” ku vula Ndzalama.





**Ulwazi  
Lwethu**

**Readers**

### **Ntlawa wa 1-2**

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

### **Ntlawa wa 3**

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatio wa Nhlango
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

### **Ntlawa wa 4-5**

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka minda!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Ngozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

